



Broj 01-041/26-1345/1  
27. 03. 2026  
Podgorica, 20. god.

Pisarnica - MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE  
I INOVACIJA

Primljeno: 30.03.2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	011	26-2970/1		

CENTRALNA BANKA CRNE GORE  
PODGORICA  
Broj 0102-2784-2/2026  
Podgorica, 27 MAR 2026 20. god.

Crna Gora  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
Podgorica  
Primljeno: 30-03-2026  
Org. jed. Jed. klas. znak Redni broj Prilog Vrijednost  
01 041/26-11538/1

ФОНД ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ  
ОСИГУРАЊА ЦРНЕ ГОРЕ  
Број 01-1253  
Подгорица, 30.03. 20. .год.

UPRAVA ZA STATISTIKU, Podgorica, ul. IV Proleterske br. 2, koju zastupa direktor Miroslav Pejović (u daljem tekstu: Uprava)

i

DRUGI PROIZVOĐAČI ZVANIČNE STATISTIKE koji proizvode zvaničnu statistiku:

1. CENTRALNA BANKA CRNE GORE, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, koju zastupa dr Irena Radović, guvernerka;
2. MINISTARSTVO FINANSIJA, Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 2, koje zastupa mr Novica Vuković, ministar;
3. MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA, Podgorica, ul. Vaka Đurovića bb, koje zastupa Prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka;
4. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE, Podgorica, ul. Džona Džeksona bb, koji zastupa dr Ivan Samardžić, v.d. direktora;
5. FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA CRNE GORE, Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića 64, koji zastupa mr Vladimir Drobnjak, v.d. direktora.

zaključuju:

### SPORAZUM O SARADNJI

za realizaciju Strategije razvoja zvanične statistike i primjeni evropskih standarda u sistemu zvanične statistike (Kodeksa prakse evropske statistike i ESS Okvira za osiguranje kvaliteta)

Predmet  
Član 1

Ovim sporazumom o saradnji (u daljem tekstu: Sporazum), potpisnice iskazuju saglasnost da kontinuirano sarađuju u realizaciji Strategije razvoja zvanične statistike, kao i u dosljednoj i praktičnoj primjeni Kodeksa prakse evropske statistike i ESS Okvira za osiguranje kvaliteta (QAF) u sistemu zvanične statistike na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12, 47/19 i 23/25), (u daljem tekstu: Zakon).

Ovim sporazumom ne uređuje se razmjena podataka.

Ovim sporazumom potvrđuje se spremnost za uspostavljanje efikasnog zvaničnog statističkog sistema koji je u skladu sa evropskim zakonodavstvom, i zasnovan na principima kvaliteta i standarda kvaliteta, kao što su Deklaracija o kvalitetu ESS i Kodeks prakse evropske statistike.

## Pravni osnov, principi i okvir saradnje

### Član 2

**Pravni osnov** za zaključivanje ovog sporazuma zasniva se na Zakonu koji je usklađen sa međunarodnim standardima uključujući i Kodeks prakse evropske statistike.

**Koordinacija i saradnja:** Uprava koordinira sistemom zvanične statistike saradjući sa proizvođačima zvanične statistike.

**Principi zvanične statistike i standarda:** U cilju proizvodnje transparentnih i međunarodno uporedivih podataka, poštuju se principi zvanične statistike, metodologija i standardi za proizvodnju statistike iz nadležnosti proizvođača zvanične statistike.

**Osiguranje kvaliteta:** Dogovoreni procesi za samoprocjenu statističke proizvodnje, misija procjene statističke proizvodnje od strane EUROSTAT-a (Peer Review) i Okvira za osiguranje kvaliteta Evropskog statističkog sistema.

**Uloge i odgovornosti:** Jasno su razgraničene odgovornosti u statističkoj proizvodnji i diseminaciji rezultata zvanične statistike, u skladu sa Programom zvanične statistike i Planom zvanične statistike.

**Implementacija:** obuhvata postupanje u skladu sa Zakonom, Programom zvanične statistike i Godišnjim planom zvanične statistike, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima, u cilju proizvodnje pouzdanih i visokokvalitetnih zvaničnih podataka za korisnike, uzimajući u obzir i najbolju međunarodnu praksu.

## Primjena

### Član 3

Ovim sporazumom, u okviru zakonom propisanih nadležnosti i odgovornosti, a u skladu sa najboljom praksom u oblasti zvanične statistike, uređuju se međuinstitucionalni odnosi potpisnica ovog sporazuma, kroz utvrđivanje načina razmjene informacija o planovima, realizaciji Akcionog plana, Strategije razvoja zvanične statistike i saradnje u vezi sa definisanim aktivnostima.

## Principi saradnje

### Član 4

Potpisnice potvrđuju opredijeljenost prema:

- međusobnoj saradnji kroz redovne sastance, tematske radne grupe, čime se dodatno jača institucionalna saradnja između potpisnica;
- transparentnosti i odgovornosti;
- razmjeni znanja i iskustava;
- dosljednoj primjeni principa zvanične statistike;
- unapređenju kvaliteta zvanične statistike i
- inovacijama i modernizaciji statističke proizvodnje.

## **Uloga i odgovornost koordinatora statističkog sistema**

### **Član 5**

Uprava kao koordinator sistema zvanične statistike:

- koordinira statističkim aktivnostima u skladu sa nadležnostima;
- pruža stručnu i metodološku podršku drugim proizvođačima u procesu statističke proizvodnje;
- daje smjernice za primjenu Kodeksa prakse evropske statistike (CoP) i ESS Okvira za osiguranje kvaliteta (QAF);
- koordinira upravljanje kvalitetom zvanične statistike;
- koordinira realizaciju Akcionog plana Strategije razvoja zvanične statistike, sa drugim proizvođačima i prati njegovu implementaciju kroz zajedničke aktivnosti, rokove, indikatore učinka i rezultata;
- inicira unapređenja i razvoj sistema zvanične statistike.

## **Uloga i odgovornost drugih proizvođača zvanične statistike**

### **Član 6**

Drugi proizvođači zvanične statistike, potpisnice Sporazuma se obavezuju da:

- primjenjuju Kodeks prakse evropske statistike i ESS Okvira za osiguranje kvaliteta (QAF) u svom radu;
- blagovremeno postupaju shodno Akcionom planu Strategije razvoja zvanične statistike u dijelu koji se odnosi na njihovu nadležnost;
- učestvuju u samoprocjenama i evaluacijama kvaliteta;
- razvijaju interne procedure u cilju unapređenja kvaliteta statističke proizvodnje i statističkih aktivnosti;
- učestvuju u aktivnostima unapređenja kvaliteta rezultata zvanične statistike;
- obezbjeđuju poštovanje statističke poverljivosti;
- osiguravaju profesionalnu nezavisnost, kao i metodološku dosljednost za proizvodnju zvanične statistike iz svoje nadležnosti, radi proizvodnje transparentnih i međunarodno uporedivih podataka.

## **Kvalitet i upravljanje kvalitetom**

### **Član 7**

Potpisnice Sporazuma se obavezuju da razvijaju i unapređuju sistem upravljanja kvalitetom, u skladu sa standardima ESS-a, uključujući:

- ažuriranje statističkih metodologija;
- ažuriranje metapodataka;
- izradu izvještaja o kvalitetu;
- praćenje indikatora kvaliteta;
- uvođenje mjera za unapređenje procesa statističke proizvodnje i
- dokumentovanje relevantnih procesa i metodoloških promjena

## **Metodologija i statistički standardi**

### **Član 8**

Statistički procesi proizvodnje moraju biti:

- usklađeni sa ESS metodologijama i standardima;
- dokumentovani;
- transparentni i
- uporedivi na nacionalnom i evropskom nivou.

## **Pravovremenost i rokovi**

### **Član 9**

Drugi proizvođači zvanične statistike, potpisnice Sporazuma, se obavezuju da će obezbeđivati pravovremenost u procesu statističke proizvodnje, metapodatke i izvještaje, u skladu sa Programom zvanične statistike, kao i rezultate zvanične statistike, u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podataka.

## **Statistička povjerljivost i zaštita podataka zvanične statistike**

### **Član 10**

Potpisnice Sporazuma se obavezuju na poštovanje i primjenu odredbi Zakona kojim se uređuju statistička povjerljivost i zaštita podataka zvanične statistike.

## **Razvoj kapaciteta**

### **Član 11**

Potpisnice Sporazuma saglasne su da će sarađivati na:

- jačanju stručnih statističkih kapaciteta;
- implementaciji višegodišnjeg Programa obuka za sticanje statističkih znanja i vještina;
- razmjeni znanja i dobrih praksi;
- učešću u obukama i edukativnim radionicama na nacionalnom i evropskom nivou u oblasti zvanične statistike.

## **Inovacije i modernizacija**

### **Član 12**

Potpisnice podstiču primjenu novih izvora podataka, digitalnih rješenja i savremenih statističkih metoda, u skladu sa Uredbom (EU) 2024/3018 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. decembra 2024. godine, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o evropskoj statistici.

## **Praćenje i unapređenje saradnje**

### **Član 13**

Primjena Sporazuma i realizacija Akcionog plana Strategije razvoja zvanične statistike prati se kroz:

- godišnje izvještaje;
- zajedničke sastanke i
- periodične evaluacije.

Rezultati se koriste za unapređenje planiranja i statističkih procesa.

## **Odnos prema drugim sporazumima/memorandumima**

### **Član 14**

Zaključivanjem ovog sporazuma ne prestaju da važe ranije zaključeni sporazumi između potpisnica (pojedinačno). Zaključivanje ovog sporazuma ne utiče na mogućnost zaključivanja novih pojedinačnih sporazuma između potpisnica Sporazuma.

## **Vrijeme trajanja i sporovi**

### **Član 15**

Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme. Potpisnice Sporazuma su saglasne da sve sporove koji eventualno nastanu iz ovog sporazuma rješavaju sporazumno.

## **Raskid i izmjene Sporazuma**

### **Član 16**

Sporazum se može raskinuti i/ ili izmijeniti uz saglasnost potpisnica.

Svaka od potpisnica može jednostrano raskinuti Sporazum, pri čemu je dužna da o svojoj namjeri, uz pisano obrazloženje obavijesti ostale potpisnice Sporazumom, najmanje 30 dana prije raskida.

Neispunjenje dijela obaveza nije osnov za raskid Sporazuma.

## **Završne odredbe**

### **Član 17**


Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i sačinjen je u četrnaest (14) istovjetnih primjeraka, od kojih drugi proizvođači zvanične statistike zadržavaju po dva (2), a Uprava četiri (4) primjerka.

Sporazumne strane saglasne su da Sporazum nakon potpisivanja učine javno dostupnim na svojim internet stranicama.

**UPRAVA ZA STATISTIKU**  
  
Miroslav Pejović, direktor

**CENTRALNA BANKA CRNE GORE**  
  
Irena Radović, guvernerka

**MINISTARSTVO FINANSIJA**  
  
Mir Novica Vuković, ministar

**MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA**  
  
Prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka

**INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE**  
  
Ivan Samardžić, v.d. direktor

**FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA CRNE GORE**  
  
mr Vladimir Drobnjak, v.d. direktor